



*Skupština Crne Gore  
Predsjednik*

Broj: 00-14/18 – 12/3  
EPA 432 XXVI

Podgorica, 5.jun 2018.godine

**USTAVNOM SUDU CRNE GORE**

Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (prolećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 5. jula 2018. godine, razmotrila je Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 25 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, broj 11/15), koju je Ustavnom суду Crne Gore podnijela Sanja Janjetović, advokat iz Herceg Novog i, s tim u vezi, Ustavnom суду Crne Gore daje sljedeće

**M I Š L J E N J E**

**sa odgovorom**

Podnositelj u Inicijativi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 25 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17) u bitnom navodi da odredbe osporenog člana nijesu u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore, jer mjenica i ček, koji su kao vjerodostojne isprave navedene u članu 25 stav 2 alineja 1 ovog zakona, nijesu podobne za izvršenje, s obzirom da u njima nijesu naznačeni izvršni povjerilac i izvršni dužnik, predmet, vrsta, obim i rok ispunjenja obaveze, kako je to propisano odredbom stava 3 istog člana. Takođe navodi da "mjenica i ček sa protestom ne prikazuju sve elemente potrebne za prikazivanje pravnog osnova potraživanja", te da, kao takvi "onemogućavaju jasnoću postupka izvršenja i daju sliku nepotpunosti pravnog osnova i nejednakosti stranaka u izvršnom postupku pred ustavom i zakonom Crne Gore".

Smatramo

da nema osnova za prihvatanje podnijete inicijative.

Članom 25 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17) propisano je da se izvršenje radi ostvarivanja novčanog potraživanja određuje i na osnovu vjerodostojne isprave, dok je stavom 2 alineja 1 istog člana propisano da su vjerodostojne isprave mjenica i ček, a stavom 3

istog člana da je vjerodostojna isprava podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni izvršni povjerilac i izvršni dužnik, predmet, vrsta, obim i rok ispunjenja obaveze.

Imajući u vidu zakone i međunarodne ugovore kojima se uređuju mjenica i ček i njihov sadržaj, nesporno je da su mjenica i ček vjerodostojne isprave podobne za izvršenje, u smislu člana 25 stav 3 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17).

Naime, članom 3 Zakona o mjenici ("Službeni list RCG", broj 45/05) propisano je da trasirana mjenica sadrži: 1. oznaku, napisanu u samom slogu isprave, da je mjenica na jeziku na kome je sastavljena; 2. bezuslovni uput da se plati određena svota novca; 3. ime lica koje treba da plati (trasat); 4. označenje dospjelosti; 5. mjesto gdje plaćanje treba da se izvrši; 6. ime lica kome se ili po čijoj naredbi mora platiti (remitent); 7. datum i mjesto izdavanja mjenice i 8. potpis lica koje je mjenicu izdalо (trasant). Popunjavanjem propisanog sadržaja mjenice od strane ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom, a prije pokretanja izvršnog postupka, mjenica stiče svojstvo vjerodostojne isprave podobne za izvršenje, u smislu člana 25 stav 3 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17), jer sadrži sve podatke koji su neophodni za određivanje izvršenja. Nedostatak pojedinih bitnih elemenata neće mjenicu učiniti ništavom, a samim tim ni nepodobnom za izvršenje, jer određeni elementi mjenice mogu da se prepostavljaju ukoliko nijesu navedeni, a to su: dospjelost, mjesto plaćanja i mjesto izdavanja, što je propisano članom 4 st. 2, 3 i 4 Zakona o mjenici ("Službeni list RCG", broj 45/05).

Ček je hartija od vrijednosti koja više ne postoji u domaćem platnom prometu, ali je Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17) predviđen kao vjerodostojna isprava, iz razloga što banke vrše isplatu na osnovu inostranih čekova, čija je sadržina predviđena Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. marta 1931. godine, odnosno na osnovu čekova koji su slični čekovima sačinjenim u skladu sa navedenom konvencijom.

Imajući u vidu da je Aneksom I član 1 Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o čekovima propisano da ček sadrži: 1. oznaku da se radi o čeku; 2. bezuslovnu naredbu za plaćanje određene sume novca; 3. ime lica koje treba da plati; 4. mjesto gdje plaćanje treba da se izvrši; 5. datum i mjesto izdavanja čeka i 6. potpis izdavaoca čeka, popunjavanjem čeka od strane ovlašćenog lica sa svim navedenim podacima, prije njegove aktivacije, odnosno prije pokretanja postupka izvršenja, ček nesumnjivo stiče svojstvo vjerodostojne isprave koja je podobna za izvršenje u smislu člana 25 stav 3 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17), jer sadrži sve podatke koji su neophodni za određivanje izvršenja.

Pri tome, bez uticaja su na ocjenu ustavnosti navedene odredbe eventualni slučajevi zloupotrebe mjenice, odnosno čeka ili propusti prilikom upotrebe mjenice, odnosno čeka kao vjerodostojne isprave.

Na osnovu prethodno navedenog, predlažemo da Ustavni sud Crne Gore ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu uštavnosti člana 25 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list CG", br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17 i 76/17).

P R E D S J E D N I K

Ivan Brajović

